

# Spirit of Bosnia / Duh Bosne

An International, Interdisciplinary, Bilingual, Online Journal  
Međunarodni, interdisciplinarni, dvojezični, online časopis

## MUSA ?AZIM ?ATI?

Adin Ljuca

### Moja mala izba – moj veliki svijet

#### Sto deset godina od ?ati?eve smrti

Ove godine se navršava sto deset godina od smrti Muse ?azima ?ati?a, jednog od za?etnika moderne bosanskohercegova?ke poezije. Rođen je 12. marta 1878. u Odžaku, pet mjeseci prije nego što ?e osmansku okupaciju zamijeniti austrougarska, a njegov kratki život ?e se ugasiti 1915., tri godine prije raspada te iste Monarhije.

Djetinjstvo provodi u Tešnju, gdje po?inje njegovo školovanje. Tu poha?a medresu i u?i turski, arapski i perzijski. Zatim tri godine služi austro-ugarsku vojsku u Tuzli i Budimpešti. Školovanje nastavlja u Carigradu. Zbog finansijskih teško?a vra?a se u Sarajevo i upisuje Šerijatsku suda?ku školu, gdje zbog boemskog života biva isklju?en iz internata, ali školu ipak završava. Nakon toga odlazi u Zagreb gdje studira pravo. U Zagrebu se družio sa Matošem i Ujevi?em. Od 1910. godine opet je u Bosni. Uz pisanje poezije, bavio se prevo?enjem, pisao je za brojne listove, a ure?ivao je ?asopise *Behar* i *Biser*. Po vlastitoj izjavi, preveo je dvanaest knjiga, ali svi prijevodi nisu sa?uvani. Prevodio je sa turskog, arapskog i perzijskog. Prevodio je: poeziju, pripovijetke, eseje, studije, romane, drame, stihove u prozi, aforizme, novinske ?lanke. Prema ocjeni Lamije Hadžiosmanovi?: „?ati? kao prevodilac turske poezije, i po obimu, i po kvalitetu, zauzima sve do danas jedno od ?elnih mjesta.“ Njegovo ime je nezaobilazno ne samo kad se govori o po?ecima moderne bosanskohercegova?ke poeziji ve? i kad se govori o po?ecima bosanskohercegova?ke orijentalistike.

Godine 1914. mobilisan je i poslan u Ma?arsku. Vra?aju?i se pripit u kasarnu, pao je i ostao u snijegu, gdje je kasnije na?en polusmrznut. Potom je, bolestan od tuberkoloze, vra?en u Tešanj, gdje je preminuo i sahranjen 6. aprila 1915. godine. Na nišanu njegovog mezara uklesan je epitaf koji mu je sastavio Safet-beg Bašagi?: „Ovdje leži pjesnik odli?noga dara, koji nije tražio ?asti ni ši?ara, ve? boemski živio i ?ivenstveno pjevo, dok ga udes ne doprati do ovog mezara.“ To što je njegov mezar danas u centru grada ne treba da nas zavara. U pjesmi *Pjesnikov grob*, Amir Brka piše: „Grob našeg velikog pjesnika / tu je / uz ulicu / u centru grada / dokle u njegovo vrijeme / naselje nije dopiralo – / tu gdje su nekad pokapali / otpadnike / i protuhe svakovrsne“.

Ako ozbiljno uzmemo slavni ?ati?ev stih *Ja nijesam sanjar* i razmislimo malo o njegovoj osobnoj i tadašnjoj globalnoj situaciji, tj.da se 1914. nalazio u Ma?arskoj u uniformi K. und K. vojske, objašnjenje iz natuknice o ?ati?u iz Wikipedije (da je nastradao u nezgodi do koje je došlo kada se „vra?ao sa jedne zabave u kasarnu, pripit“) ne ?ini se vjerodostojnim. Ne?u re?i da to više li?i na

„dobrovoljni odlazak“, ali sve ukazuje da u to vrijeme i takvim okolnostima ?ati?u nije bilo do zabave.

Iako je za života objavio samo jednu zbirku pjesama, *Pjesme: od godine 1900 do 1908.* (Mostar, 1914), teško da bismo u Bosni i Hercegovini našli pjesnika kojem je posmrtno objavljen toliko knjiga. Koliko je ?itan i shva?en, to je drugo pitanje. Danas u Bosni postoje škole i ulice koje nose njegovo ime, postoji književna nagrada sa njegovim imenom, a i njegov portret s fesom je na nov?anici od 50 konvertibilnih maraka. Što sve, s obzirom na „finansijske teško?e“ s kojim se borio cijeli život, li?i na ironiju sudbine. U pjesmi *U gladnoj no?i* Musa ?azim ?ati? piše: „Gle, k'o u magli vidim sad mjesto knjige – kruh!/ Ah, ja sam gladan, gladan!... a sit je gospodski pas“, da bi onda nešto dalje nastavio: „Ljudi su prezreli mene i zaboravio me – Bog / Tri dana krušne mrve nijesam okusio ja.“

Eto, tako je pisao ?ati?. A i da igrom slu?aja – takav kakav je bio, živi i radi danas – u državi u kojoj škole i ulice nose njegovo ime, pitanje je u kakvoj bi situaciji bio. Teško je zamisliti da bi neko ko se družio s Matošem i Ujevi?em, neko ko „nije tražio ?asti ni ši?ara, ve? boemski živio i ?uvenstveno pjevo“, bio po volji politi?arima koji se tako grlato pozivaju na njega.

Na recepciju ne?ijegknjiževnog djelazna?ajno uti?u i brojne neknjiževne okolnosti. U tom smislu jefotografija ?ati?a s fesom na glavi, upravo ona sa spomenute nov?anice, zacijelo odigrala zna?ajnu ulogu. Stihovi se ne moraju razumjeti, ali ljudska potreba za simbolima je jaka.

?etrdeset osam godina nakon što je ?ati? pokopan u Tešnju, u isti grad je „protjeran sa svih strana“ i pjesnik Amir Brka. ?ini se da se s ?ati?em nikad niko nije toliko družio kao on. Iz zbirke u zbirku, pjesnik Brka vodi razgovore s mrtvim ?ati?em, a povodom stogodišnjice njegove smrti, posvetio mu je knjigu pjesama **?uvare groblja: Pjesme sa ?ati?em** (Tešanj, 2015).

Iz tog njihovog neobi?nog druženja izdvojio bih još i poemu *Sa pjesnikova odra* objelodanjenu 2020. godine. U njoj je Brka od Muse ?azima ?ati?a kreirao glavni lik, i tako mrtvom pjesniku omogu?io da nam se više od sto godina nakon smrti ispovijedi.

U pogоворu ove knjige Enver Kazaz pravilno obrazlaže da je problem koji opisuje Amir Brka puno kompleksniji. Tu nije rije? o jednom „neshva?enom“ pjesniku ve? o vrijednosnim kriterijima jedne društvene zajednice. Ili, Kazazovim rije?ima: „?ati? je ovom poemom uzdignut na panteon neprolaznih, vje?nih pjesnika, tamo gdje taj u svome vremenu neshva?eni i odba?eni pjesnik i pripada, i tamo gdje ne mogu doprijeti današnje, u osnovi ideoološke, prizemne manipulacije njegovim imenom i djelom. U tim manipulacijama pjesnik je sveden na ideoološki znak kreatora reduktionisti?ki zasnovanog, getoisti?kog i arhaiziranog, klerikaliziranog koncepta bošnja?kog kulturnog i ukupnog nacionalnog identiteta. Takav identitet kreiraju oni i onakvi koji su pjesnika za njegova kratkog života anatemizirali i osudili ?ak i na sahranu izvan zvani?nog religijskog groblja, tamo gdje se sahranjuju najgori otpadnici koji su porušili sve društvene norme. Zato se to tešansko groblje i zove *Obješenica*, gdje sámo ime sugerira da se u njega sahranjuju oni koji su po?inili najve?i mogu?i grijeh.“

Ako bi neko s pravom primijetio da se to doga?a i drugdje, da je to globalni problem, to ne zna?i da se s tim vrijednosnim kriterijima nešto ne može uraditi na nivou naše lokalne zajednice. Ovu istu misao – samo u stihovima – izrekao je i sam Musa ?azim ?ati? u pjesmi *Pred smrt:* „Moja mala izba – moj veliki svijet“. A u skladu s njom, tešanski Centar za kulturu i obrazovanje je 2023. godine kao samostalno izdanje, objavio esej Tina Ujevi?a o ?ati?u.

---

Bez obzira na to što su ?ati?evi stihovi kao varnice koje su nastale od sudara Istoka i Zapada, gdje Bosna, kao izme?u ?eki?a i nakovnja, opstaje ve? stolje?ima, ?ini mi se da je on postao simbol Tešnja tek preko poezije Amira Brke, što je, koliko mi je poznato, jedinstven primjer u historiji književnosti: da jedan pjesnik postane simbol jednog grada posredstvom stihova drugog pjesnika.

The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.